

Na amandmane poslanika Tončija Janovića na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, koje je Vladi Crne Gore dostavila Skupština Crne Gore, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Predloženim Amandmanom 1 predviđa se izmjena i dopuna odredbe člana 1 Predloga zakona kojim se uvodi novi stav i predlaže da rezidenti države članice Evropske unije, druge države odnosno teritorije države, kada su poreski obveznici, imaju jednaka prava i obaveze kao i rezidenti Crne Gore, u smislu ovog zakona.

Ovim amandmanom predlaže se brisanje riječi: "kada su poreski obveznici" i dodavanje riječi: "za potrebe oporezivanja", u okviru predloženog stava 3 predloženog Zakona.

Navedena izmjena i dopuna predlaže se na zahtjev Evropske komisije, u cilju usklađivanja važećeg zakona sa direktivama EU za Pregovaračko poglavlje 2 Sloboda kretanja radnika, koji propisuju jednak tretman državljana EU i državljana Crne Gore u pogledu korišćenja poreskih olakšica, a što je jedan od uslova za zatvaranje ovog pregovaračkog poglavlja.

Imajući u vidu da se radi o uvođenju ravnopravnog poreskog tretmana za sve građane Evropske unije kao i članove njihovih porodica, predlažemo da se navedeni amandman prihvati.

Predloženim Amandmanom 2 predviđa se dodavanje novog člana u Predlogu zakona, kojim se vrši izmjena i dopuna člana 14e važećeg Zakona o poreskoj administraciji kojim je regulisano izvještavanje o računima radi razmjene informacija, u pogledu identifikacije računa koje posjeduje ili kontroliše rezident države članice EU ili druge države, odnosno teritorije države, prikupljanja informacija o stanju, izvršenim transakcijama sa tih računa i ostvarenim prihodima tih lica po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, preduzimanja mjera produbljene provjere, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja, i dostavljanja ovih podataka poreskom organu automatskom razmjenom u propisanom roku, radi razmjene informacija sa državama članicama EU i drugim državama.

Ovim amandmanom predlaže se da se riječi: "i istu", zamjenjuje riječima: "a svu dokumentaciju koja se odnosi na vlasnika računa" i istovremeno dodavanje dva nova stava kojim se daje pravo poreskom organu da, radi sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza, zahtjeva od lica koja su zaključila aranžman ili uspostavila poslovni odnos čiji je glavni cilj ili jedan od glavnih ciljeva izbjegavanje plaćanja poreske obaveze, zahtjeva od ovih lica dostavljanje podataka i da, u svako razumno vrijeme, izvrši uvid u poslovne prostorije ili mjesto obavljanja djelatnosti lica, radi: utvrđivanja tačnosti i potpunosti podataka koje je dostavila izvještajna finansijska institucija; provjere procedura koje je izvještajna finansijska institucija uspostavila radi obezbjeđivanja usklađenosti sa obavezama propisanim ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona; i provjere usklađenosti podataka sa drugim zahtjevima propisanim ovim zakonom ili propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Navedena izmjena i dopuna predlaže se na zahtjev Globalnog foruma o o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe, imajući u vidu da se radi o usklađivanju sa Direktivom EU/2011/16 i Direktivom EU/2014/107 u dijelu koji se odnosi na razmjenu informacija o finansijskim računima. Takođe, ukazujemo da je usklađivanje Zakona o poreskoj administraciji sa direktivama EU jedan od uslova za zatvaranje PP-16-Porezi.

Imajući u vidu da se navedenom izmjenom i dopunom vrši poboljšanje postojećeg rješenja propisanog članom 14e, prema kojem su izvještajne finansijske institucije dužne da identifikuju račune koje posjeduje ili kontroliše rezident države članice EU ili druge države, odnosno teritorije države, prikupljaju informacije o stanju, izvršenim transakcijama sa tih računa i ostvarenim prihodima tih lica po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala i preduzimaju mjere produbljene provjere, na osnovu Standarda zajedničkog izvještavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisom, te da ove podatke dostavljaju poreskom organu radi razmjene informacija, što ima za cilj sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza, odnosno utaje poreza predlažemo da se navedeni amandman prihvati.

Predloženim Amandmanom 3 vrši se prenumeracija članova u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji, imajući u vidu da je Amandmanom 2 predloženo da se navedeni Predlog zakona dopuni novim članom 5.

Imajući u vidu da se predloženim amandmanom vrši pravno tehničko usklađivanje postojećih zakonskih odredbi predlažemo da se navedeni amandman prihvati.

Predloženim amandmanom 4 predviđa se izmjena i dopuna odredbe člana 19 Predloga zakona uvođenjem prekršajne kazne za trastove i njihove povjerenike, zamjenom riječi: "i istu", riječima: "a svu dokumentaciju koja se odnosi na vlasnika računa".

Navedena izmjena i dopuna predlaže se na zahtjev Globalnog foruma o o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe, imajući u vidu da se radi o usklađivanju važećeg Zakona o poreskoj administraciji sa Direktivom EU/2011/16 i Direktivom EU/2014/107 u dijelu koji se odnosi na razmjenu informacija o finansijskim računima, što je jedan od uslova za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 16-Porezi.

Imajući u vidu da se navedenom izmjenom i dopunom uvodi jednak poreski tretman za sve poreske obveznike u dijelu njihovog sankcionisanja radi nepoštovanja odredbi ovog zakona, što ima za cilju sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza, odnosno utaje poreza predlažemo da se navedeni amandman prihvati.